



Agri SA's guidelines for safe workplaces during COVID-19



Tsireledzani vhanwe u farwa nga vhlwadze.

Valani mulomo na ningo nga tshikudavhavha kana bambiri la u di phumula musi ni tshi hotola na u atsamula.



Ni tavhanye ni posele bambiri la u di phumula le na shumisa nga ngomu ha dustbin lo valeaho.

Tambani zwanda nga mushonga wa u vhlulaya zwitshili kana tshisibe na madi musi ni tshi fhedza u hotola kana u atsamula na musi ni tshi khou thogomela vhlwadze.



Ni songo sendela tsini na vhatu musi ni tshi khou hotola na u pfa mufhiso.

Ni songo pfela mare vhukati ha vhatu kana fhethu hune ha shumiseswa nga vhatu.



Wanani thuso ya dokotela **kana mualafhi wa malwadze arali ni tshi khou pfa u fhisa**, u hotola na u balelwa u fema. Ni songo hangwa u talutshedza dokotela kana mualafhi wa malwadze nyendo dze na fara ni sa a thu mu dalela.

Di tsireledzeni ni tsiredze na vhanwe u farwa nga vhlwadze

TAMBANI ZWANDA

- Musi no hotola kana no atsamula
- Musi ni tshi khou thogomela vhlwadze
- Phanda ha musi, musi na musi no fhedza u lugisa zwiliwa
- Phanda ha musi ni tshi la
- Musi no fhedza u shumisa ndu thukhu
- Musi zwanda zwitshi vhoneala uri zwi na tshikha
- Musi no fhedza u fara zwipuka kana tshikha dza zwipuka



Tambani zwanda nga tshisibe na madi musi zwanda zwitshi vhoneala uri zwi na tshikha

Arali zwanda zwi sa vhoneali tshikha, ni dzulele u shumisa mushonga wa u vhlulaya zwitshili kana tshisibe na madi.